

Lični podaci

Prezime (ime oca) ime

ĆORIĆ (MIRKA) JOZO

Adresa

Hasana Brkića 7

Telefonski broj(evi)

Mob: 061 244 719

E-mail

coricjozo@hotmail.com

Državljanstvo

BiH

Datum i mjesto rođenja

03.02.1953, Sarajevo, BiH

Radno iskustvo

Datumi

2012 – 2019

Zanimanje ili radno mjesto

Prof

Glavni poslovi i odgovornosti

Izvođenje nastave iz predmeta Kontrola kvalitete u laboratorijskoj medicini, Instrumentalne metode i fizika zračenja, Laboratorijska dijagnostika tumorskih markera, Obrada laboratorijskih podatak, Klinički kurs I , Biohemije

Ime i adresa poslodavca

Zdravstveni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25, 71000 Sarajevo

Vrsta djelatnosti ili sektor

Visoko obrazovanje

Datumi

2008 – 2013

Zanimanje ili radno mjesto

Docent

Glavni poslovi i odgovornosti

Izvođenje nastave iz predmeta Kontrola kvalitete u laboratorijskoj medicini, Instrumentalne metode i fizika zračenja, Laboratorijska dijagnostika tumorskih markera, Obrada laboratorijskih podatak, Klinički kurs I

Ime i adresa poslodavca

Zdravstveni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25, 71000 Sarajevo

Vrsta djelatnosti ili sektor

Visoko obrazovanje

Datumi

1978 – 1986

Zanimanje ili radno mjesto

Biohemičar

Glavni poslovi i odgovornosti

Rad u laboratoriji: rad na automatskim analizatorima, priprava reagenasa, kalibracija analizatora, kvalitet kontrola

Ime i adresa poslodavca

KCU-Koševu, Institut za kliničku biohemiju, Moše Pijade 25, Sarajevo

Vrsta djelatnosti ili sektor

Laboratorija-javni sektor

Datumi

1986 – 2019

Zanimanje ili radno mjesto

Specijalista medicinske biohemije

Glavni poslovi i odgovornosti

Rad u laboratoriji: rad na automatskim analizatorima, priprava reagenasa, kalibracija analizatora, kvalitet kontrola

Ime i adresa poslodavca
Vrsta djelatnosti ili sektor

KCU-Koševo, OJ Klinička hemija i biohemija, Bolnička 25, Sarajevo
Laboratorija-javni sektor

Obrazovanje i osposobljavanje

Datum	17.05.2001. godine
Naziv dodijeljene kvalifikacije	Doktor biohemijskih nauka
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja	Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji	Naučni stepen doktora nauka
Naslov doktorske disertacije	Određivanje katalitičke aktivnosti i razdvajanje izoeenzima elastaze, lipaze i pankreatične amilaze u različitim tjelesnim tečnostima kod bolesti pankreasa
Datum	19.04.1994.godine
Naziv dodijeljene kvalifikacije	Magistar biohemijskih nauka
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja	Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji	Naučni stepen magistra nauka
Naslov magistarskog rada	Utjecaj koncentracije monomera i unakrsno vezujućih komonomera, pH vrijednosti i uvjeta struje na razdvajanje izoeenzima laktat dehidrogenaze na poliakrilamidnom gelu
Datum	19.12.1985. Godine
Naziv dodijeljene kvalifikacije	Specijalista medicinske biohemije
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja	Medicinski fakultet
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji	Stručni stepen specijaliste
Naslov specijalističkog rada	Izdvajanje enzima glukozo-6-fosfat dehidrogenaze iz kvasca
Datum	25.05.1977. godine
Naziv dodijeljene kvalifikacije	Dipl. Ing. Hemije
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja	Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u sarajevu
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji	Visoka stručna sprema VII stepen

Osobne vještine i kompetencije

Maternji jezik(ci) Bosanski

Drugi jezik(ci) Engleski

Samoprocjena

Europska razina ()*

Engleski jezik

Razumijevanje				Govor				Pisanje	
Slušanje		Čitanje		Govorna interakcija		Govorna produkcija			
C2	Iskusni korisnik	C2	Iskusni korisnik	C2	Iskusni korisnik	C2	Iskusni korisnik	C2	Iskusni korisnik
A2	Temeljni Korisnik	A2	Temeljni korisnik	A2	Temeljni korisnik	A2	Temeljni korisnik	A2	Temeljni korisnik
B1	Samostalni Korisnik	B1	Samostalni korisnik	B1	Samostalni korisnik	B1	Samostalni korisnik	B1	Samostalni korisnik

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije Razvijene komunikacijske vještine (stečene kroz edukaciju i radno iskustvo na mjestu profesora na Fakultetu zdravstvenih studija i specijaliste medicinske biohemije, te kroz brojna predavanja na stručnim skupovima); Sposobnost timskog obavljanja zadataka i suradnje s osobama različite nacionalne i kulturološke pripadnosti (stečeno kroz studentske boravke u inostranstvu i radno iskustvo); Konstruktivan stav usmjeren ka rješavanju problema; Odgovornost u radu i sposobnost samostalnog obavljanja zadataka.

Organizacijske vještine i kompetencije Razvijene organizacijske vještine (učestvovanje u organizaciji više međunarodnih radionica i strukovnih seminara kao i predsjednik organizacionog odbora dva Kongresa medicinskih biohemičara u BiH 2010 i 2015 godine i 23. Meetinga BCLF u Sarajevu)

Računalne vještine i kompetencije Microsoft office alati (Word, Excel, PowerPoint)

Licenca	Licenca za samostalni rad za specijalistu medicinske biohemije
Vozačka dozvola	B kategorija
Dodatne informacije	Članstvo u strukovnim udruženjima: Udruženje medicinskih biohemičara u BiH Predsjednik Udruženja medicinskih biohemičara u Bosni i Hercegovini (2012- 2023), Predsjednik Federacije medicinskih biohemičara Balkanskih zemalja (2017 -2021) Redovni profesor Farmaceusko zdravstveni fakultet Travnik Glavni poslovi i odgovornosti, : Biohemija, Kvaliteta rada u laboratorijskoj medicini, Biohemijsko laboratorijska dijagnostika malignih tumora, Obrada laboratorijskih Podataka, Urgentna stanja u laboratorijskoj praksi, Kliničko hemijske-laboratorijske tehnologije

OBJAVLJENI RADOVI U ČASOPISIMA

1. Cetinić F, Čorić J, Pender J. Aplikacija Kolthoffove reakcije na analizatoru ABA-100 za određivanje magnezija u krvnom serumu. *Jugoslovenska medicinska biokemija* 1983; str.75-77
2. Cetinić F, Čorić J, Pender J. Određivanje anorganskih fosfata u serumu metodom sa malahit zeleno bez deproteinizacije. *Zdravstveni radnik* 1985;13:3264-3266.
3. Čorić J. Održavanje kvaliteta i kontinuiteta rada u ratnim uvjetima:urea,alanin aminotransferaza i laktat dehidrogenaza. *Avicena - ratna medicina i medicina u ratu*, Sarajevo 1993, strana 35-37.
4. Suljević E, Bilal F, Bilić M, Čorić J, Popović R, Obrdalj J. Values of Clinicaly Relevant Components of Blood and Serum in the Inhabitans of Sarajevo. First Symposim of Internal Diseases, Academy of Sciences and Acts of Bosnia and Herzegoviona, Sarajevo 1995; Vol. No18, 35-37.
5. Čorić J, Suljević E, Panjeta M. Elektroforetsko određivanje izoenzima amilaze u pacijenata s pseudocistom pankreasa. *Časopis liječnika BiH*, strana 76-77.
6. Suljević E., Fazlić M., Čorić J. Evaluation of hematology analyser CELL-Dyn 3700. *Bosnian Journal of basic medical sciences*, Sarajevo 2003; page 35-41.
7. Čorić J., Jadrić R., Huseinović Š. Determination of NT-pro BNP on a Dimension RXL Max analyser, *Biochmical Medica*, Zagreb 2006., page 221-222.
8. **Čorić J.**, Hasanefendić B., Žoljić B., Hasanbegović L. Analytical evaluation of the Aution Hybrid AU-4050 automated urine analyser, *Medical Journal*, 2013.
9. Karmehić Jasenko, Ridjić Ognjen, Ridjić Goran, Jukić Tomislav, **Čorić Jozo**, Subašić Djemo, Panjeta Mirsad, Mašić Izet Financial Aspects and the Future of the Pharmaceutical Industry in the United States of America, *Materia Sociomedica*, 2013;25(4): 148-152.
10. Velija Zelija, Izetbegović Sebija, Karamehić Jasenko, **Čorić Jozo**, Panjeta Mirsad, Macić-Dzanković Amra, Djelilović-Vranić Jasminka, Dizdarević-Bostandzić Amela, The Effects of Dipeptidy Peptidase-4 Inhibitors in Tretment of Obese Patients with Type 2 Diabetes, *Med Arh* 2013; 67(5): 365-367.
11. Deliћ-Sarac Marina, Izetbegović Sabija, Karamehić Jasenko, Subasić Djemo, Saban Aida, Jukić Tomisalav, **Čorić Jozo**, Panjeta Mirsad, Detection Methods of Immunoglobulin IgG in CFS and serum, *Med Arh*, 2013; 67(5):368-371.

12. **Ćorić Jozo**, Hasanbegović Lejla, Bodulović Aleksandar, Mujić Jasminka, Evaluation of tumor marker HE 4 assay on the Elecsys 2010 analyser, *Journal of Health Sciences*, 2014,4(1) 36-39.
13. Karmehić Jasenko, Zečević Lamija, Resić Halima, Jukić Majda, Ridžić Ognjen, Panjeta Mirsad, **Ćorić Jozo**, Immunophenotype Lymphocyte of Pheripheral Blood in Patients with Psoriasis, *Med. Arh.* 2014, 68(4):236-238.
14. Saban Aida, Ridžić Ognjen, Karmehić Jasenko, Saban Orhan, Delić-Sarac Marina, Džananović Nejra, **Ćorić Jozo**, Ridžić Goran, Panjeta Mirsad, Assessments of the Socioeconomic Status and Diet on the Prevalence of Dental Caries at School Children in Central Bosnian Canton, *Mater Sociomed* 2014 Oct;26(5):309-312.
15. Mirjanić B, Jelić-Ivanović Z, Zeljković A, Vekić J, Gunter J, Milivojac T, **Ćorić J**, Marc J, Černe D, The pleiotropic effects of atorvastatin on stable angina patients: evidence by analysis of high-density lipoprotein size and subclasses, and plasma mRNK, *J Med Bichem* 34: 314-322, 2015.
16. Sabaheta Hasić, Enra Čengić, **Jozo Ćorić**, Mirasad Panjeta, Radivoj Jadrić, Emina Kiseljaković, Iron status and hematological parametres indicate an inflammatory anaemia in acute coronary syndrome patients, *Folia Medica*, 2014; 104-109.
17. **Ćorić J.**, Mujić J., Kučukalić E., Ler D. Prostate-Specific Antigen (PSA) and Prostate Volume: Better Predictor of Prostate Cancer for Bosnian and Herzegovina Men, *The Open Biochemistry Journal*, 2015,9,34-36.
18. **Ćorić J.**, Kučukalić E., Hasanefendić B., Bodulović A., Mujić J., Panjeta M. Comparasion of Hemoglobin A1c assay performance on two different commercial system. *Journal of Health Sciences* 2015,5(1)1-4.
19. Panjeta M., Tahirović I., Karmehić J., Sofić E., Ridžić O., **Ćorić J.** The Relation of Erythropoietin Towards Hemoglobin and Hematocrit in Varying Degrees of Renal Insufficiency, *Mater Sociomed*, 2015, jun;27(3):144-148.
20. Delić-Sarac Marina, Mutevelić Selma, Karmehić Jasenko, Subasić Djemo, Jukić Tomislav, **Ćorić Jozo**, Ognjen Ridžić, Panjeta Mirsad, Zunić Lejla: ELISA Test for Analyzing of Incidence of Type 1 Diabetes Autoantibodies (GAD and IA2) in Children and Adolescents, *Acta Informatica Medica*, 2016; Vol. 24. 61-65.
21. Dženana Begić, Ermina Mujić, **Jozo Ćorić**, Svetlana Loga Zec, Lejla Žunić Analysis of the Blood Consumption for Surgical Programs, *Med. Arh.* 2016, Aug 70(4):248-251.
22. Dženana Begić, Ermina Mujić, **Jozo Ćorić**, Lejla Žunić: The managment of transfusion services, analysis and assessment, *Materia Sociomedica*. 2016, Aug 28(4):274-277.
23. Mirsad Panjeta, Ismet Tahirović, Emin Sofić, **Jozo Ćorić**, Amela Dervišević, Interpretation of erythropoietin and hemoglobin levels in patients with various stages of chronic kidney disease, *J Med Bichem* 36: 314-322, 2017.
24. Lamija Zecevic, Jasenko Karmehic, **Jozo Coric**, David Stubljar, Nesina Avdagic, Kenan Selmanovic, Tomislav Jukic, Sinisa Savic Potential Immune in Diagnosis and Menagement for Systemic Lupus Erythematosus, *J Med Bichem* 37: 163-171, 2018.
25. Jasminka Prguda-Mujić, Karin Milde-Langosch, Volkmar Mueller, Mirza Suljagić, **Jozo Ćorić**, Daria Ler, The Predictive Significance of Metastasis-Associated in Colon Cancer-1 (MACC1) in Primary Breast Cancer, *Annals of Clinical Science*, vol.48, no 2, 2018
26. Emina Panjeta, Radivoj Jadrić, Mirsad Panjeta, Jozo Ćorić, Correlation of serum lipid profile and glycemic control parameters with type 2 diabetes melitus, *Journal of Health Sciences*, 2018, 8(2), 110-116,
27. V. Đido, J. Ćorić, J. Mujić, M. Panjeta, A. Bodulović, M. Marjenović Determination of six sigma metric in control of enzymes determination in human serum, *Clin Lab* 2019, 65:1309-1312.

OBJAVLJENE KNJIGE I UDŽBENICI

1. Hadžimejlić Muhamed i saradnici. Klinička prepedeutika, ITD SEDAM, Sarajevo 2011. Pogavlje 19: Suljević E., **Ćorić J.**, Panjeta M: Referentne vrijednosti biohemijskih sastojaka humanih materijala, strana 753-780.
2. Karmehić Jasenko i saradnici: Transplaciona imunologija, Sarajevo 2010. Poglavlje 10: **Ćorić J.**, Karmehić J., Šćeta S., Grcić N. Imunološke laboratorijske metode i njihova primjena u transplataciji organa, strana 321-361.
3. Jasenko Karmehić, Sebija Izetbegović i saradnici. Imunosupresivna terapija i njena primjena u transplataciji organa, IP Svjetlost, Pogavlje 11: Karmehić J., Ćorić J., Subašić Đ., Jukić T., Panjeta M., Grcić N. Biomarkeri pretjerane imunosupresije, 189-205. Sarajevo, 2012.
4. Ćorić Jozo Kontrola kvaliteta u laboratorijskoj medicini, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2014.
5. Jasenko Karmehić i saradnici, Tumorska imunologija, MaxMedia, Poglavlje 23: Jozo Ćorić, Jasenko Karmehić, Elma Kučukalić, Marina Delić-Sarac, Mirsad Panjeta, Nera Krupić, Nerima Grcić, Belma Ridžić. Imunološki laboratorijski testovi i njihova primjena u laboratorijskoj imunologiji, 315-335, Sarajevo, 2016.

6. Jozo Ćorić, Radivoj Jadrić, Elma Kučukalić Biohemijska laboratorijska dijagnostika malignih tumora, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, 2018
7. Mirsad Panjeta, Jozo Ćorić, Emina Panjeta, Jasmina Prguda Mujić Stručna praksa (praktikum iz kliničke biokemije), Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, 2020.
8. Lutvo Sporićević, Aida Mujkić, Jozo Ćorić Aterosklerotska kardiovaskularna bolest-pedijatrijski izazov, CIS Centar za interdisciplinarne studije, 2023.

PROJEKTI

1. Z. Šumarac, S. Jovićić, N. Begavac, J. Kotur, S. Ignjatović, M. Dajak, M. Đerić, M. Vuković, B. Lugić, S. Avram, N. Rašeta, J. Ćorić, I. Čelap, N. Nikolac, V. Smolčić, A. Šmundić, S. Kuzmanovska, S. Piponska, A. Arsenijević, S. Arambašić.

Communication between clinicians and medical laboratory

Finacijer: Balkan Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

2. Jasenko Karamehić, Tomislav Jukić, Lamija Zečević, Jozo Ćorić, Đemo Subašić

Is xentotranspation real future of organ transplatans?

3. Oggi Ridić, Goran Ridić, Tomislav Jukić, Jasenko Karamehić, Jozo Ćorić, David Stubljari, Lamija Zečević, Selma Mutavelić

Bosnia and Herzegovina- Health Care Report

SIMPOZIJI I KONGRESI

1. 20th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, Beograd, 18-22.09. 2012.
2. Simpozij Lokus 2013, Vodice, 5-6. 04. 2013.
3. 21st Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting, Budva, 25-27. 09. 2013.
4. 10th Symposium for Balkan Region, Beograd, 11-12. 09. 2014.
5. 19. Kongres medicinske biohemije i laboratorijske medicine, Beograd, 9-11.09.2014.
6. Simpozij Lokus 2014, Osijek, 5-6. 04. 2014.
7. 22nd International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Instambul, 23. 06. 2014.
8. 1th Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina with International Participation, 10-11.10.2014.
9. 1th Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 13-15. 03.2015.
10. Simpozij Lokus 2015, Mali Lošinj, 10-11. 04. 2015.
11. 11th EFLM Symposium for Balkan Region, Beograd, 14-15.05. 2015.
12. 13. Stručni sastanak medicinskih biohemičara u BiH, Ilidža, 31.05.2013.
13. 21 st IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Paris, 21-23.06. 2015.
14. 8. Kongres Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, Rijeka, 22-26. 09. 2015.
15. Simpozij Lokus 2016, Tuheljke Toplice, 8-9. 04. 2016.
16. 20. Kongres medicinske biohemije i laboratorijske medicine, Beograd, 25-27.05.2016.
17. 12th EFLM Symposium for Balkan Region, Beograd, 26-27.05.2016.
18. 2 nd International Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 21-23. 09. 2016.
19. 22nd IFCC-EFLM European Congress of Chemistry and Laboratory Medicine, Athens, 11-15. 06. 2017.
20. 13th EFLM symposium for Balkan Region, Belgrade, September on 21-22, 2017.
21. 14th EFLM Symposium for Balkan Region, Beograd, 2018.

22. 9th congress of Croatian society of medical biochemistry and laboratory medicine with international participation, Zagreb, 2018.

Bio je predavač na kongresima i seminarima

1. **Jozo Ćorić** Određivanje tumorskog markera HE4-vlastita iskustva, IX stručni sastanak Udruženja medicinskih biohemičara Republike Srpske, Banja Luka 2012.
2. Nedeljka Šljivo, Jasmina Berbić-Fazlagić, **Jozo Ćorić** ISO standardi u histološkim laboratorijama, 4. BiH simpozij „Morfologija u nauci i praksi“ Sarajevo 2012.
3. **Jozo Ćorić**, Elma Kučukalić Vanjska procjena kontrole rezultata laboratorija u Bosni i Hercegovini, 13. Stručni sastanak medicinskih biokemičara u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2013.
4. **Jozo Ćorić**, Elma Kučukalić Zahtjevi kvalitete kod određivanja tumorskih markera, 14. Stručni sastanak medicinskih biokemičara u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2014.
5. Tic S., Gazibara E., Kučukalić E., **Ćorić J.** Validacija urinskog analizatora Aution Hybrid AU-4050, V Kongres asocijacije laboratorijskih i sanitarnih profesionalaca u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Neum, 2014.
6. **Jozo Ćorić**, Elma Kučukalić, Application of Six Sigma in Control of Enzymes Determination in Human Serum, Congress of Chemists of Bosnia and Herzegovina with International Participation, Sarajevo, 2014.
7. **Ćorić J.**, Kučukalić E. External quality assessment of medical biochemistry laboratories in Bosnia and Herzegovina, BCLF Session, Clin Chem Lab Med 53, EuroMedLab Paris 2015.
8. Kučukalić E., **Ćorić J.**, Hasanefendić B., Mujić J., Čurović L., Bodulović A., User verification for hemoglobin A1c on Cobas 501 Roche analyzer, 1 Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2015.
9. N. Serdarević, B. Hasanefendić, J. **Ćorić**, N-GAL biomarker pri akutnom bubrežnom oštećenju, 3. Kongres farmaceuta BiH sa međunarodnim učešćem, Sarajevo, 2015.
10. **Ćorić J.**, Kučukalić E., Mujić J. Reference intervals for biochemical parameters healthy students in Bosnia and Herzegovina. 2nd National Congress of the Medical Biochemist in Bosnia and Herzegovina, Balkan Journal of Clinical Laboratory Sarajevo 2015.
11. Elma Kučukalić, **Jozo Ćorić**, Jasminka Mujić, Ermin Begović, Radivoj Jadrić Assessment of serum tumor marker inhibin B concentrations in patients with granulosa cell tumors. 9th congress of Croatian society of medical biochemistry and laboratory medicine with international participation, Zagreb, 2018.
12. **Jozo Ćorić** Organization of external quality control in laboratory medicine. 14th EFLM Symposium for Balkan Region, Beograd, 2018.
13. Jozo Ćorić, Izazovi provođenja kontrole kvaliteta kod novog ISO BAS 15 189 , Stručni sastanak Udruženja medicinskih biohemičara BiH, Konjic, 2024.
14. Jozo Ćorić, Laboratorijska dijagnostika aterosklerotski kardiovaskularnih bolesti kod djece, Stručni sastanak Udruženja medicinskih biohemičara R Srpske, Trebinje, 2024.

NAUČNI ODBORI

1. 21st Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting, Budva, 25-27. 09. 2013.
2. 1th Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 13-15. 03.2015.
3. 21 st IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Paris, 21-23.06. 2015.
4. 25th Meeting of Balkan Clinical laboratory Federation, Athens, 15.06.2017.
5. 22nd IFCC-EFLM European Congress of Chemistry and Laboratory Medicine, Athens, 11-15. 06. 2017.
6. 1st IFCC, EFLM, AFCB CONFERENCE „Laboratory Medicine:Meeting the Needs of Meditecean Nations“ Roma 2-4 July, 2018.

PREDSJEDNIK ORGANIZACIONIH ODBORA KONGRESA

1. Predsjednik organizacionog odbora 1. Kongresa medicinskih biohemičara/biokemičara Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem, Sarajevo, 21-22.05.2010. godine
2. Predsjednik organizacionog odbora 2. Kongresa medicinskih biohemičara/biokemičara Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem, Sarajevo, 6.10.2015. godine
3. Predsjednik organizacionog odbora 23rd Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, Sarajevo, 7-9 October, 2015.

Mentorstvo u doktorskoj disertaciji:

- 1) Mr. sci. Lejla Hasanbegović: “ Procjena analitičkih karakteristika određivanja tumorskog markera HE4 i utvrđivanja referentnog intervala kod ženske populacije Kantona Sarajevo “, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, doktorski rad odbranjen 15.07.2015.
- 2) Mehrit Musa Biohemijsko- hematološka analiza rudara Trepče u period od 2015-2020, Farmaceusko zdravstveni fakultet, Travnik, doktorski rad odbranjen 2024.

Mentorstvo u magistarskim radovima:

- 1) *Dipl. ing. med. lab. dijagnostike Fatima Crnomerović: „Određivanje lipida kod studentske populacije na Kantonu Sarajevo“, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, Rješenje o prihvatanju kandidata i podobnosti teme za izradu Magistarskog rada izdato 30/06/2014 od Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu Univerzitet u Sarajevu.*
- 2) *Dipl. ing. med. lab. dijagnostike Enisa Grizić " Evaluacija rada biohemijskog analizatora BS-400 kroz kompartivnu statističku analizu korištenjem komercijalnih kontrolnih seruma" Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, Rješenje o prihvatanju kandidata i podobnosti teme za izradu Magistarskog rada izdato 30/06/2014 od Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu Univerzitet u Sarajevu.*
- 3) *Dipl. ing. med. lab. dijagnostike Darko Mijatović "Broj argirofilnih regija nuklearnih organizatora u plazma stanicama kao dijagnostički parametar multiplog mijeloma" Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, Rješenje o prihvatanju kandidata i podobnosti teme za izradu Magistarskog rada izdato 13.05. 2016.godine od Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu Univerzitet u Sarajevu.*
- 4) *Dipl. ing. med. lab. dijagnostike Fatima Bilajac "Određivanje leukocita,eritrocita i epitelnih stanica u urinu na automatskom analizatoru i komparacija rezultata sa manuelnim tehnikama " Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, Rješenje o prihvatanju kandidata i podobnosti teme za izradu Magistarskog rada izdato 25.05. 2017.godine od Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu Univerzitet u Sarajevu.*

Mentorstvo u master radovima (završni rad II ciklusa po Bolonjskom nastavnom programu):

- 1) *BA laboratorijskih tehnologija Merima Boloban:“Srčani markeri (TnI, CK-MB i LDH) pri pacijentima sa ACS (akutni koronarni sindrom)“, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, završni rad odbranjen 02.10.2014.*
- 2) *BA laboratorijskih tehnologija Ognjen Jelić: “Evaluacija tumorskih markera CA 15-3 i CEA kod pacijentica sa tumorom dojke“, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, završni rad odbranjen 02.10.2014.*
- 3) *BA laboratorijskih tehnologija Nikolina Biletić:“Serumska koncentracija CEA i CA 19-9 kod pacijenata sa kolorektalnim karcinomom“, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, završni rad odbranjen 02.10.2014.*
- 4) *BA laboratorijskih tehnologija Arijane Pezo : „Određivanje feritina na analizatoru Cobas 501 Roche kod pacijenata sa anemijom “ Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, završni rad odbranjen 15.07.2015.*

- 5) *BA laboratorijskih tehnologija Danijele Brezovac „ Određivanje koncentracije C-reaktivnog proteina na analizatoru Cobas 501 Roche kod djece školskog uzrasta oboljele od angine “ Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, završni rad odbranjen 26.06.2015.*
- 6) *BA laboratorijskih tehnologija Armela Hurić: „ Određivanje koncentracije fosfora na analizatoru Dimension RxL kod ispitanika oboljelih od hronične insuficijencije bubrega“ Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 15.07.2015.*
- 7) *BA laboratorijskih tehnologija Nudžmeja Bogdanić : „ Određivanje holesterolu I triglicerida na analizatoru BTS-330 kod pacijenata oboljelih od Diabetis Mellitusa-a“ Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, završni rad odbranjen 02.10.2015.*
- 8) *BA laboratorijskih tehnologija Danira Šljivo : „ Određivanje mokraćne kiseline na analizatoru Cobas“ Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, završni rad odbranjen 02.10.2015.*
- 9) *BA laboratorijskih tehnologija Amila Halilović : „ Evaluacija metode određivanja koncentracije proteina u urinu na analizatoru Cobas c501 kod pacijenata oboljelih od hronične insuficijencije bubrega “ Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, završni rad odbranjen 02.10.2015.*
- 10) *BA laboratorijskih tehnologija Eldin Ramović: “Evaluacija metode određivanja koncentracije Pro GRP na analizatoru Cobas 601” Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 02.10.2015.*
- 11) *BA laboratorijskih tehnologija Limo Haris: “Određivanje koncentracije protein u tjelesnim tečnostima kod pacijenata s hroničnom bubrežnom insuficijencijom ” Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 02.10.2015.*
- 12) *BA laboratorijskih tehnologija Anel Redžić: “ Evaluacija metode određivanja troponina I na analizatoru Vitros 5600” Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, završni rad odbranjen 02.10.2016.*
- 13) *BA laboratorijskih tehnologija Nirmela Pačo: “ Određivanje katalitičke aktivnosti amilaze kinetičkom metodom na analizatoru Architect ci8200” Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, završni rad odbranjen 02.10.2016.*
- 14) *BA laboratorijskih tehnologija Amra Rotić: “ Određivanje koncentracije C reaktivnog protein turbidimetrijskom metodom kod djece predškolske dobi u dijagnostici virusnih i bakterijskih infekcija” Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, završni rad odbranjen 02.10.2016.*
- 15) *BA laboratorijskih tehnologija Elvira Musić: “ Određivanje koncentracije ukupnog bilirubina kod dijagnostike jetrenih i žučnih oboljenja na bioanalizatoru A25” Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, završni rad odbranjen 02.10.2016.*
- 16) *BA laboratorijskih tehnologija Nihad Kadrić: “ Određivanje troponina T na analizatoru Cobas 601” Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, završni rad odbranjen 02.10.2016.*
- 17) *BA laboratorijskih tehnologija Anela Berilo: “Određivanje katalitičke aktivnosti lipase kinetičkom metodom na analizatoru Vitros 5600” Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, završni rad odbranjen 02.10.2016.*
- 18) *BA laboratorijskih tehnologija Admir Dilberović: “Evaluacija metode za određivanje beta HCG na analizatoru Cobas E411” Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, završni rad odbranjen 02.10.2016.*
- 19) *BA laboratorijskih tehnologija Nirmela Pačo: “ Određivanje katalitičke aktivnosti amilaze kinetičkom metodom na analizatoru Architect ci8200” Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, završni rad odbranjen 02.10.2016.*
- 20) *BA laboratorijskih tehnologija Amila Kiso: “ Evaluacija određivanja CCP-a ELISA metodom, pacijentima oboljelim od reumoidnog artritisa” Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 2016.*
- 21) *BA laboratorijskih tehnologija Anel Karagić: “Određivanje koncentracije C-reaktivnog protein na analizatoru Roche Cobas C111 kod djece školskog uzrasta na području općine Olovo” Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 2016.*
- 22) *BA laboratorijskih tehnologija Haris Limo: “Određivanje koncentracije proteina u tjelesnim tečnostima kod pacijenata s hroničnom bubrežnom insuficijencijom” Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 2016.*
- 23) *BA laboratorijskih tehnologija Aida Dervišević: “Vrijednosti hCG kod žena i muškaraca dobivene na analizatoru Vitros ” Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 2016.*
- 24) *BA laboratorijskih tehnologija Selvedin Dozić : “ Kvantitativno određivanje proteina kod pacijenata oboljelih od hronične insuficijencije bubrega na analizatoru Dimension XPanda” Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 20.09.2016.*
- 25) *BA laboratorijskih tehnologija Luka Gabrić : “ Evaluacija kinetičke metode za određivanje laktat dehidrogenaze na analizatoru Selectra” Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 20.09.2016.*
- 26) *BA laboratorijskih tehnologija Zineta Selmani : “ Evaluacija imunoturbidimetrijske metode za određivanje D-dimera na analizatoru BCS-u” Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 27.09.2016.*
- 27) *BA laboratorijskih tehnologija Sadžida Rožajac : “ Određivanje koncentracije uree kod zdravih stanovnika Novog grada na analizatoru Cobas C511” Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 27.09.2016.*

- 28) *BA laboratorijskih tehnologija Enisa Kadrić : “ Određivanje hemoglobina HbA1c metodom HPLC-hromatografije”* Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 27.09.2016.
- 29) *BA laboratorijskih tehnologija Amila Kiso : “Evaluacija određivanja CCP-a ELISA metodom kod pacijenata oboljelih od reumatoidnog artritisa”* Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 27.09.2016.
- 30) *BA laboratorijskih tehnologija Nihada Šehagić : “ Evaluacija metode određivanja vrijednosti CK-MB na analizatoru Vitros 5600”* Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 27.09.2016.
- 31) *BA laboratorijskih tehnologija Amra Biber : “ Određivanje katalitičke aktivnosti keratin kinaze na analizatoru Vitros 5600”* Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 27.09.2016.
- 32) *BA laboratorijskih tehnologija Zineta Selmani: “ Određivanje koncentracije uree kod zdravih stanovnika Novog grada na analizatoru Cobas C511”* Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 27.09.2016.
- 33) *BA laboratorijskih tehnologija Amra Rotić: “ Određivanje koncentracije C reaktivnog protein turbidimetrijskom metodom kod djece predškolske dobi u dijagnostici virusnih i bakterijskih infekcija”* Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 21.06.2016.
- 34) *BA laboratorijskih tehnologija Emina Hodžić: “Status lipida kod osoba starijih od 65 godina”* Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 21.06.2017.
- 35) *BA laboratorijskih tehnologija Mia Čuljak: “Određivanje koncentracije hemoglobina kod školske djece grada Ljubuškog”* Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 10.07.2017.
- 36) *BA laboratorijskih tehnologija Martina Mišanović: “Vrijednosti koncentracija željeza kod ispitanika starosti iznad 70 godine”* Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 21.06.2018.
- 37) *BA laboratorijskih tehnologija Almedina Hajrović: “Određivanje lipidnog statusa kod ispitanika starosti iznad 70 godina”* Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu , završni rad odbranjen 25.06.2018.
- 38) *Haris Lekić, Skrining okultnog krvarenja kod stanovnika Crne Gore, Farmaceusko zdravstveni fakultet, Travnik, 2024.*
- 39) *Smaila Selimović, Određivanje tumor markera kod kolorektalnih karcinoma, Farmaceusko zdravstveni fakultet, Travnik, 2024.*

Mentorstvo u magistarskim radovima (drugog ciklusa studija) Prirodno matematički fakultet-odsjeke biologija

1. Adisa Šljakić. “Određivanje vrijednosti koncentracije testostetona kod muškaraca oboljelih od dijabetes mellitus-a”, Prirodno matematički fakultet-odsjeke biologija, završni rad odbranjen 23.09.2014.
2. Amra Karamustafić: “Određivanje koncentracije imunoglobulina IgE i inhalacionih alergena nefelometrijskom i ELISA metodom”, Prirodno matematički fakultet-odsjeke biologija, završni rad odbranjen 29.09.2016.
3. Ružica Pervan: “Status lipida kod pacijenata oboljelih od akutnog infarkta miokarda”, Prirodno matematički fakultet-odsjeke biologija, završni rad odbranjen 29.09.2016.
4. Nihad Batrovac : “ Određivanje koncentracije srčanog markera troponina I imunohemijskom metodom kod pacijenata oboljelih od akutnog infarkta miokarda”, Prirodno matematički fakultet-odsjeke biologija, završni rad odbranjen 29.09.2016.
5. Selma Gabela: “Određivanje koncentracije imunoglobulina IgG nefelometrijskom metodom kod pacijenata oboljelih od reumatoidnog artritisa”, Prirodno matematički fakultet-odsjeke biologija, završni rad odbranjen 21.12.2016.
6. Merima Đakovac: “Određivanje koncentracije željeza i hematoloških parametara kod pacijenata sa anemijama” Prirodno matematički fakultet-odsjeke biologija, završni rad odbranjen juni, 2017.
7. Mirsada Krunić: “ Određivanje acido-baznog statusa i koncentracije elektrolita kod pacijenata oboljelih od hronične insuficijencije bubrega” Prirodno matematički fakultet-odsjeke biologija, završni rad odbranjen 25.9.2017
8. Selma Mešić “ Vrijednosti rezultata klirensa kreatinina i cistatina C u tjelesnim tečnostima kod pacijenata oboljelih od hronične insuficijencije bubrega, Prirodno matematički fakultet-odsjeke biologija, završni rad odbranjen 10.11.2017.
9. Alina Šehić: “ Određivanje tumor markera hromogranin A u serumu kod pacijenata oboljelih od neuroendokrinog tumora” ” Prirodno matematički fakultet-odsjeke biologija, završni rad odbranjen 23.01.2018.
10. Amra Karajić:” Određivanje fruktozamina spektrofotometrijskom metodom kod bolesnika oboljelih od dijabetes mellitusa” Prirodno matematički fakultet-odsjeke biologija, završni rad odbranjen 2018.

